

САНТА ОЛОХ

Х а б ы а т
1931 снл алтыннм
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 46(5402)

1980 снл. Муус устар 15 күнэ
оптуорунньун

Сыаната
2 харчы

КОММУНИСТИЧЕСКАЙ ҮЛЭ БЫРААЫННЬЫГА КҮҮТЭР

Быйыл үгэс буолбут үлэ бырааһынньыга улуу, сир-
дыт В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолар юбиле-
йыгар анаар. Маннык өрө көтөрүлүүрүс дьылга
оройуон бары үлэһиттэра уонна үөрэнэччилэрэ, пен-
сиянердара уонна дьаа хаһаайкалара буна бары, бири-
ини курдук, көхтөөх үлэҕэ тахсарга бэлэниэнэллэр.

Коммунистическай субьотунньуктары төрийэр груп-
палартан кириэр үлэ бырааһынньыгар бэлэниэнни
хаамытын туһунан өтчуоттар көрдөрөллөрүнэн, муус
устар 19 күнүгэр субьотунньукка 8550 киһи тахсара,
180 автомашиналар уонна 220 трактордар үлэһиттэ-
рэ барыллалар. Ити күн 13 тыһ. солк. валерой боро-
дууксуйа оҥоһулдуоҕа, 5 тыһ. солк. кэрингэ тутар-та-
гар үлэлэр ытыллыахтара, пятилетка фондугар 20
тыһ. тахса солкуобайдаах үп киллэриллэҕэ.

Бары совхозтар, производственной, хаһаайыстыбан-
най төрииттэлэр коммунистическай субьотунньугу тө-
рийэр группалара маннайгы тэрээһин үлэни бүтэр-
дилэр, үлэ көрүһүнэ, дьону аттаран түрүөрүү бы-
лааннаа. Ордук тэрээһиннээхтик үлэҕэ Субуруускай
батынан (группа салайааччыта В. А. Андреев), «Чу-
рапчы» (группа салайааччыта И. И. Филиппов) сов-
хозтар бөлөһүнөнэллэр.

Субуруускай аатынан совхоз урдүмөн
«Ыһаа субьота» күн 26 центнер үүт ыанна, 3,2
центнер эбии өт оҥоһулло. Рабочайдар деловой уон-
на өттүк маһы сөрөтүөнкалааһынна, тийһингэ, снэмэ
коруунуһуу ыраастааһынна, бурдугу куулааһынна
уонна снэмэ бурдугу ыраастааһынна үлэһиттэрэ.

«Чурапчылар» тутууга, деловой маһы тийһингэ,
бүтэй тутуутугар күргүөмнээхтик тахсыахтара.

Карл Маркс уонна Эрилик Эристин аатынан сов-
хозтарга эмия итинник үлэлэр ытыллыахтара бары-
лаанна. Бу күн тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ үлэ
быры көрүһүнэригэр свамай үрдүк өнөрүтүөнү көр-
дөрөгө бэлэниэнэллэр.

Тутар-тангар төрииттэлэртөн «Якутсовхозстрой» ТМУ
үчүгэй бэлэниэх. Коллектив тутар бизс объектарыгар
күргүөмнээх тахсыахтар буолуохтара. 75 кубометр де-
ловой мас көрдүллэ, 30 кубометр тнэллэ, 12 кубо-
метр пиломатериал хайтыллыа, 2,3 тыһ. солк. ту-
тар-тангар үлэ оҥоһулдуо. Пятилетка фондугар 74 ки-
һи 520 солк. үбү киллэрэхтэрэ.

Оройуон киһини промышленнай уонна хааччылар
төрииттэлэрин үлэһиттэрэ производство бары эйгэлэ-
ригэр үлэ үрдүк өнөрүтүөнү ситиһиэхтэрэ. Коллек-
тивтар бары үлэһиттэрэ, бэйэлэрин производстволары-
гар үлэһиттэлэрин тэҥэ, шэфтөөх совхозтарыгар тах-
сыахтара. Маныаха совхозтар салаалтара министитигэр
сөптөөх үлэһит, наадалаах төрииттэлэрин хааччыла-
лара эрийлэлэр.

Коммунистическай субьотунньугу үрдүк тэрээһин-
нээхтик ытан, пятилетка фондугар быларыынны-
тааһар албөх үбү киллэрэр уонна производство бары
көрүһүнэригэр үрдүк көрдөрүүлэри ситиһар сорук ту-
рар. Итин тэҥэ бу күн производствода куттал суох
буолуутун хааччылыа ураты болгоһуо уурулуох-
таах. Дон-оһол тахсытын суох өнөр дьаһаллары
ылыахха наада. Үөрөнөччилэр үлэлэрин төриитингэ
ити иһин иһиллэтир дьоннору сымарыахха.

Үлэ тэрээһинигэр баар сорох бытаарымылары туо-
рата охсон, үлэ ымыгы-чымпыгы кичэйэн туран
былааннаан, ким да туора туран хаалбатын сити-
һиэхтэ.

«Кыһыл субьота» коммунистическай үлэ дьы-
нээх бырааһынньыгынан буолуоҕа. Бу кэрэ-бэллэ со-
бытиэ нининэ бары коллективтарга В. И. Ленин тө-
рөөбүтэ 110 сыла туолуутугар аналлаах митингэр
ытыллыахтара, бастакы пятилеткалар ударникта-
рын, үлэ маяктарын кытта көрүһүүлэр төриитингэ
төөхтөр.

Буна бары субьотунньукка!
П. КИРИЛЛИН, райплан председателэ,
оройуоннаабы оперативнай группа салайааччытын
солбуйааччы.



Үлэ ленинскэй вахтатыгар

110

Чиэстээхтик толордулар

Субуруускай аатынан совхоз кадровой будчут-
тара улуу сирдыт В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла
туолар юбилейын көрсө
тыаттан 8000 солк. суу-
малаах кылааннаах түү-
лээҕи бултуурга ылым-
мыт социалистическай
эбэһээтэлиэтибэ х э р и н

муус устар 8 күнүгэр
12653 солк. ол эбөтөр
216,4 бырыһыан куоһа-
раннар, сыллаабы сору-
дахтарын 1633 солк. аһа-
ры толордулар.

Совхоз кадровой бул-
чуттара онус пятилетка
бэһис сылын төрдүс
кварталыгар Ийэ дойду
валютнай фондугар бы-
лааны таһынан түүлээҕи
бизриэхтэрэ.

И. ОКОНЕШНИКОВ.

«Чурапчы» совхоз шо-
фера Н. А. Поталов 1979
—1980 сс. сүөһү кысты-
гыт алта ыйыгар ММЗ-
554 автомашинанан 181570
тонна-километрдаах үлэ-
ни толорон, сэттэ ыйдаа-
ры кирбиктин 81570 тон-
на-километрдыан аһарда,
былаанын 181,5 быры-
һыан толордо.

Рабочайдар махтаналлар

Оройуон киһинээҕи
Культура дьыһиты, биб-
лиотека уонна оҥо-му-
зыкальнай оскуолатын
25 үлэһиттэрэ ааспыт
өрөбүл күннэргэ шэф-
төөхтөрүгэр Карл Маркс
аатынан совхоз Мутудай-
даабы отделениетин То-
лей Дьирингизэҕи бири-
гэдэтигэр, тахсан субьо-
тунньуктаатылар.

Культура үлэһиттэрэ
Нержингиттан адалы-
лыбыт 68 тонна комби-
корму уонна эбии сүө-
жэни ыскалааһа дьаа-
рыстаатылар, ферма хо-
тонун үрдүк хаарын ту-

Алта ыйга— сэттэ ыйдаабыны

Николай Афанасьевич
совхоз шофердарын со-
циалистическай куотала-
һыларыгар иһинки
күөһнэ иһэр.

В. ПЕРМЯКОВ.

Һэрдиэр, ДТ-75 трактор-
га анаан бири сьарваны
онорон биридиэр.

Олохтоохтор ордук ула-
хан махталларын субьо-
тунньук кыттылаахтара
В. В. Кузьмин, П. Д. Ко-
бельнов, Е. С. Дьячков-
ский, Н. М. Пинигина уо.
д. а. ылылар.

И. КАНДИНСКАЯ.

х х х

Ити күннэргэ тыа ха-
һаайыстыбатын управле-
ниетин, специалистара,
Н. М. Наумов салайаач-
чылаах 14 киһи, Эрилик
Эристин аатынан сов-
хозка 20-чэ тонна силэ-
һи хостоон, Хадаар уонна
Хоптоҕо отделениеларын
фермаларыгар тизйдилэр.
«СО» корр.

ДОЙДУ ПРЕДПРИЯТИЕЛАРЫГАР

ДОНЕЦКАЯ. «Социа-
листический Донбасс»
хаһыат аатынан шахта
горняктара бары көмө
процестары толору меха-
низациялааһынны бэйэ-
лэрин салааларыгар бас-
таһынан ситэрдиэр. Ач-
чыгый механизация, гор-
няктар үлэлэрин чэпчэ-
тэн туран, производство
көдүүһэ үүнүүтүн дьо-
һуннаах резервтинэн
буолла. Бастык коллек-
тив В. И. Ленин төрөөбү-
тэ 110 сыла туолуутун
чиэһитер ылыммыт эбэ-
һээтэлиэтибэтин болдьо-
дун иһинкэ толордо. Сыл
салааннааһыттан хара
металлургия предприя-
тиеларыгар былааны та-
һынан 65 тыһ. тонна кон-

салаанар чөх атаарылын-
на.

БАРАНОВИЧИ (Врест-
ской уобалас). Хлопчато-
бумажнай комбинат мо-
толыциалара «тус-бэйэ-
лэрин» транспордарын
ыллылар. Киһилэр аны
хаамсыбаттар, улааста-
тарын устун табыгастаах
креслоларга олорон
айаныылар. Ону ра-
ционализатордар айды-
лар. Үлэһит дьахталлар
смыкаа 10—12 километ-
ры айаныылар да ону
билбэккэ хаалаллар.
Кресло, киһини сылап-
патын таһынан, обору-
донниены үлэлэтэр зо-
наны көтөтөр.

ССТА.

БОЧУОТ ДУОСКАТА

1979—1980 сс. кыстык ааспыт алта ыйыгар
уонна снл бастакы кварталыгар сүөһүнү
ийтиһэ, киниттэн бородууксуйаны ылыага
уонна государствода туттарыыга социалисти-
ческай куоталаһынна үрдүк көрдөрүүлэри
ситиһиттэрин иһин оройуоннаабы Бочуот
дуоскатыгар таһаарыллаллар.

Эрилик Эристин аатынан совхоз (дирек-
тор С. И. Сергеев, партком секретара Н. С.
Дмитриев, рабочком председателэ Г. И.
Адамов).

Оддулуун отделениета (управляющей Ф. Р.
Софронов, партийнай тэрилтэ секретара М. Л.
Колесова, профсоюз месткомун председателэ
Х. Х. Матвеев).

Соловьев отделениета (управляющей Д. Н.
Собаккин, партийнай тэрилтэ секретара А. Е.
Макаров, профсоюз месткомун председателэ
И. И. Сергеев).

«ЫБСЛКС 60 сыла» ферма коллектива
(Эрилик Эристин аатынан совхоз Хадаар-
даабы отделениета, старшай—Т. Н. Ксено-
фонтала)—фуражнай ынаах ахсыттан кыстык
алта ыйыгар 692-дии кг үүтү ыан соруудаһын
26 бырыһыан куоһарбытын, снл бастакы
кварталыгар фуражнай ынахтан 484-түү кг
үүтү ыан былаанын 177 бырыһыан толорбу-
тун иһин.

Куула Куол ферматын коллектива (Карл
Маркс аатынан совхоз Оддулууннаабы от-
делениета, старшай А. П. Дьячковская)—фу-
ражнай ынааһы ахсыттан 674-түү кг үүтү
ыан кыстык алта ыйынаабы соруудаһын 47,8
бырыһыан куоһарбытын, снл бастакы квар-
талыгар фуражнай ынахтан ортотунан 419
кг үүтү ыабытын иһин.

Тонүргэтээх ферматын коллектива (Карл
Маркс аатынан совхоз Оддулууннаабы от-
делениета, старшай М. Т. Старостина)—фура-
жнай ынааһы ахсыттан алта ыйга 506 кг үүтү
ыан былаанын 124,9 бырыһыан толорбутун
иһин.

Вохоме ферматын коллектива (Эрилик
Эристин аатынан совхоз Хоптоҕотооу от-
делениета, старшай В. Р. Осипова)—фура-
жнай ынааһы ахсыттан снл бастакы кварта-
лыгар 308 кг үүтү ыан, соруудаһын 33 быры-
һыан куоһарбытын иһин.

ЫАННЫКСЫТТАР

Ксенофонтала Татьяна Николаевна
(«ЫБСЛКС 60 сыла» ферма)—фуражнай ына-
һы ахсыттан кыстык ыйдарыгар 1023 кг
үүтү ыан соруудаһын 113,6 бырыһыан толор-
бутун, снл бастакы кварталыгар фуражнай
ынаах ахсыттан 721-дии кг үүтү ыан соруда-
һын 89,2 бырыһыан куоһарбытын иһин.

Сергеева Анна Львовна («Сардаҥа» ферма)
кыстык алта ыйыгар фуражнай ынааһы ах-
сыттан 827 кг үүтү ыан былаанын 23,8 бы-
рыһыан куоһарбытын иһин.

Дьячковская Аграфена Павловна (Куула
Куол фермата)—фуражнай ынааһы ахсыттан
кыстык алта ыйыгар 817 кг үүтү ыан, бы-
лаанын 59,5 бырыһыан куоһарбытын, снл
бастакы кварталыгар фуражнай ынааһы ах-
сыттан ортотунан 551 кг үүтү ыан, соруда-
һын 223,9 бырыһыан толорбутун иһин.

Егорова Арина Ивановна («ЫБСЛКС 60 сы-
ла» ферма)—снл бастакы кварталыгар фу-
ражнай ынааһы ахсыттан 560 кг үүтү ыан,
соруудаһын 115,8 бырыһыан куоһарбытын
иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧҮЛЭР

Кэтит Куол звенота (Хайахсыт, старшай
—Д. С. Никонов)—328 борооскуну 88,7 быры-
һыан тыһынаах китэн хас биридиэлэрин
кыстык алта ыйыгар 88,2 кг төлөһүпүтүн
иһин.

Волугур отделениетин звенота (старшай—
Е. А. Ядрихинская)—275 борооскуну 98,1 бы-
рыһыан тыһынаах китэн, хас биридиэлэрин
ортотунан 80,3 кг төлөһүпүтүн иһин.

Макаров Николай Семенович (Чакыр)—87
борооскуну сүтүгэ суох китэн, хас бириди-
элэрин орто эбиллигин 107,2 кг тнэрдибитин
иһин.

Афанасьева Мария Николаевна (Чакыр)—
49 борооскуну тыһынаах китэн хас бириди-
элэрин орто эбиллигин 98,7 кг тнэрдибитин
иһин.

Петров Кирилл Семенович (Ваксы)—40 бо-
рооскуну сүтүгэ суох китэн, хас биридиэлэ-
рин ортотунан 85,9 кг төлөһүпүтүн иһин.

В. И. Ленин снлдббббб снрдэрнэн

ССКП РАЙКОМА
ОТЧУОТТУУР

Бу куннэргэ оройуон маршалыгы сунуех партиянай тэрилтэлэригэр пертлэ XXV съездин уонна оройуоннаагы партиянай тэрилтэ XXV конференциятын уураахтарын толоруута ССКП райкомун бюрота ыһыныт улаах туһунан информациянай отчуот туруорулунна.


Коммунистар бу тунсунууларга райком бюрота, информациянай отчуотун ССКП райкомун секретардара И. П. Листиков, М. Е. Пермяков, Е. М. Макарова, ССКП райкомун партиянай-тэрилтэр үлэсэ отделеин сибээсхэ Э. И. Монастырева туруордулар.

Партиянай мунууахтар деловой быһаарыа-майдыга бардылар. Информациянай дакылааты дүүдүлүннэ тыл эппит коммунистар ССКП XXV съездин, оройуоннаагы партиянай тэрилтэ XXV конференциятын уураахтарын олоххо киллэрингэ райком бюрота ыһтар үлэтин биһирэтилер, партиянай-тэрилтэр, партиянай-политический үлэсэ таһаарылыбыт итэбастэри арыллылар, экономиканы салайыны сатыы туһаарылыа элэктэри киллэрдилэр. Тыһаарылыытыгыгар уонна капиталынай тутуу боппуруостарыгар баар хаалымылартан тахсыыга урдаты болдомто уурулунна.

ССКП райкомун бюротун информациянай отчуотугар туруоруллубут сирунтары олоххо киллэрингэ, В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолуутун достойнай бэлэхтэрдэх көрсөтө, 1980 сылы уонна тэтилетканы бүтүнүүтүн ситиһинилээхтик тутуһууга, коммунистическай субьютунуулары тэрэфиннээхтик ыһтарга туһуламмыт, уураахтар ыһаарылылар.



ЛЕНИНГРАД

В. И. ЛЕНИН АЙЫМНЫЛАРЫН
ТОЛОРУ ХОМУУРУННЬУГА

БУДАПЕШТ. «Коммунистическая литература» издательства В. И. Ленин айымнылары 55 томнаах толору хомуурун бэлэстээн таһаарыны снрдэ. Бу таһаары В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолуутугар анаар.

ССТА.

Народнай хонтуруолга отчуоттар-быһбардар

ИТЭБЭСТЭРИ ЭССВ
КЫРАБЫТЫК АРЫЙЫАХХА

Эрилин Эристини аа-тыннан совхоз Чакырдаа-ры отделеинетыгар тэриллэбит народнай хонтуруол группата оройуонига биһир үлэсэ-дэриини биллэр.

Уураахтар, туолууларын хонтуруоллааһынга, баар элэстэри арыйыыга уонна туоратыыга ур-аты болдомто уурулар. Колон иһи сыла общественнай сунуу туру-гар, сунуу аһылытын ороскуоттааһынга, от хаачыстыбатыгар, фер-малар санитарнай турук-тарыгар, обин аһылыты туһаныыга, өргөн тэри-лэлэргэ табыары харайы-лыгыгар, заправканыр тууунгар турууларыгар, коммунальнай хааччы-лыыга, о. д. а. үлэлэргэ барыта 29 бэрэбэркэлэр ыһаарылылар. Олор тү-мүктэринэн актлар онго-хуудан отделеини советы-гар, сельский Совет ис-полкомугар уонна пар-

тиянай тэрилтэ уопсай мунууахтарыгар туру-рулун итэбастэри туту-коннорор дыһааллар ыһаарылы иһэллэр.

Соторутаагыта группа председатели И. Н. Нико-нов нэһилээх обществен-ноын уопсай мунууагар народнай хонтуруол группатын үлэтин туһу-нан отчуоттаата. Дагы-лаатчыт уонна коллэктн-га тыл эппит А. Н. Ада-мов, Е. А. Флегонтов, С. Н. Адамов итэбастэри-быһаастары арыйыыга көккэ үлэлэр ыһаарылы-батыларын үрдүнэн сорох боппуруостарга улахан көтүүтүүлэр таһаарылы-быттарын ыһаарылы. Ол курдук, рейдэлэр сыһы-нан, кварталынан бы-лааннан ыһаарылыбат-тар. Ол иһин группа тү-мүк-түһүмүк үлэлиир. Ардыгар үлэ сорох кө-рүгүнэригэр ыһаарылы-быттарын ыһаарылы-бааха хаалаллар.

Бастаан быһбарданы-тыгар 20 чилиэннээх на-роднай хонтуруол груп-патын дьыһынэн аһардас совет чилиэннэргэ эрэ, үк-сүгэр группа председате-лэ соботоон, үлэлиил-лэр. Ити түмүктөр народ-най контролердары бары-ларын түмэ тардыы, рей-дэлэри онорууга кытты-ылары кыһаллыбата. Группа совета бэйэтин мунууахтарынан сэдэктн-ныгар. Ити барыта на-роднай хонтуруол чи-лээннэргэ кэһиник тар-дылыыларыгар ыһаары-тары үскэтэр.

Мунууах кыттылаах-тара инниктин үлэ ха-чыстыбатыгар бааһына-ны туһаныыга, кыһааха болэмнэни турутар бэ-рэбэркэлэри эрдэттан ыһаарылытэри туора-тан иһингэ болломтоно уураага өттилер.

Народнай хонтуруол группатын отчуоттуу-комиссэи үлэсэ ортонон ыһаарылы, 10-киһи-тон састааптаах саага группа быһбарданна. Группа председателинэн Филиппон Константин Михайлович талыдына.

Коммунистическая пар-тияны уонна Советский госу-дарственный теру-тэзчи Владимир Ильич Ленин олоһо Петербур-Петрограда кытары бы-тыспат сибээстээх. Ман-на Владимир Ильич ра-бочай кылаас ыһаары-ды самодержавийтын утары охсунуутун салай-быта, манна кыһаары-ды элэһини кыһаары сибээ-стээх бастааннааы, киһи аймах истэригэр-гар саага эрэни арыйыт бастааннааы, болэмнэ-битэ. Манна В. И. Ленин аан дойдуга аан баста-ны рабочай-бааһынай прав-ительствотун салайан Со-веттар республикалара үскэтэрин бастааы ы-дарыгар олоһута уонна үлэлэбитэ.

Биһиги дойдубут хан-

нык дарыны атын куо-ратыгар Ленинградка са-ага элбэх ленинскэй ми-с-тэлэр суохтар.

Снимоктарга: Херсон-скэй уулусса 5 №-гэр баар бизе мэдиэмэннээх олорор дыһаа Бонч-Бру-евич кэргэттэргэ олорбут квартираларыгар В. И. Ленин үлэлэбит сурук остуола. Улуу Октябрь-скэй социалистическай революция кыһаарытын кэһинитэн балааха кэһи-ти квартира Владимир Ильич үлэлиир уонна сыһыанар миэстэтинэн буолбута. Алтынны 25 күнүттэн 26 күнэ үүнэр түүнүгэр В. И. Ленин сибээстээх бастаанна-ны салайыыга киһи суук-ка устата тыһаарылыах-тык үлэлээн бараа Хер-сонскэй уулуссага баар бу квартирага кэлбитэ. Киһи манна Сир туһу-нан декрети суруйбута (сн-имокка—Сир туһу-нан де-

крет хаһаарыга бэлэ-тэммитэ).

В. И. Ленин аатын-площадка киһи плама-тыныыга. Манна, Фин-ляндскэй вокзал чугаһы-гар 1917 сыл муус устар 3 (16) күнүгэр Петроград рабочайдара, саллааттар уонна мотуруостар кы-ра-ныыса таһыттан эргил-лэн кэлбит сирдыти үе-рэн-көтөн, сүнгэн өрө-кө-төүлүүнэн көрсүбүт-тэргэ.

Смольнай. Мантан В. И. Ленин Петроградка сиб-лэниилээх бастааннааы, оттон Октябрьскэй резо-люция кэһинитэн Комму-нистическай партияны уонна Советский госу-дарственный салайыыга; В. И. Ленин Смольнайга бас-таан үлэлэбит кабинета. Киһи манна алтынны 27 күнүттэн сэткнны 10 күнүгэр диэри үлэлэбитэ.

ССТА фотохрониката.

● Үлэ коллективтарын ленинскэй перекличка
СИБЭЭС ӨНӨТӨ КЭНГИИР

Биһиги дойдубутугар сибээс средстволарын сай-дыыта уонна почта өн-гөлөрүн кэһэһинэ улуу сирдыт В. И. Ленин аа-тын кытта ыһа сибээ-стээх. Киһи почтата, те-леграфа, массынната суох социализм диэн бу кура-наах дойдох эрэ буоларын туһу-нан эһэргэ.

Оройуоннаагы сибээс уюла 104 үлэһити түмэр. Нэһилээхтэргэ 11 сибээс отделеинелара нэһилээ-хтэ куннэргэ өнөтү снороллор. «Администра-ция, партиянай, профес-сиональ уонна комсомоль-скэй тэрилтэлэр коллек-тив түмэр сыалтан со-циалистическай куотала-һыны, политическай үөрөхтэһини, үлэһиттэр сыһыаннарын биһир калым үлэ быһаарыт олоһуран тэриһэллэр, коллектнв госу-дарствен-най быһааннары сити-һинилээхтик толоруутун хааччыйаллар»,—диэн си-бээс оройуоннаагы үлэ-лиини начальнига С. Н. Дичковскэй коллектнв ленинскэй перекличкада аһаарылы отчуотугар та-һаарылы бэлэстэте.

Сибээс үлэһиттэргэ ону-с пэтилетка төрдүс сыл-лаагы быһааннарын ба-ры көрүгүнэринэн аһары толорон, оройуон промыш-леннай, хааччылар тэ-риһэллэрин 1979 сыллаа-гы социалистическай куоталаһыларыгар кы-һаарылыаһын таһаан, кө-рүгүнэ снлдэр Кыһы

знаматын илдьэ олорол-лор. Ити дыһуунаах си-тиһинилэрин өссө чигэтэр иһин улуу сирдыт юби-лейин көрсө үлэ ударнай ыһаарыгар турууан, 1980 сыл бастааы кварталын быһааннарын ба-ры кө-рүгүнэринэн аһары толор-дулар.

Юбилей иһиннээги со-циалистическай куотала-һыны кэһиник тэһи-тэн, көрүлээн бастыт үлэһиттэр үтүөкэн холо-буру кордөрэллэр. Поч-тальон П. Н. Андреев пя-тилеткатын болдьовун иһиннэ толорбутун ту-һу-нан иһитиннэрдэ. М. М. Петрова 35 сыл тох-толо суох почтага үлэ-лээн, нэһилээхтэ истит махтааһын ыһаан ылар. Киһи салайар Сыһаанна-агы отделеини куотала-һыны иһини кунүгэр снлдэр. Бастыһаар ах-сааннара сыл аайы үүнэ-иһэр. ССРС сибээһин туйтуна, ыччат наставни-га В. П. Дичковскэй уонна социалистическай куоталаһы бастыһаара Е. Г. Попова, А. И. Мо-настырева, В. Д. Вараш-кова уо. д. а. нэһилээ-хтэ үлэсэ өрүттээх өн-гө-нү онорууга дьулуур-дахтык үлэлииллэр.

Радио, телеграф уонна электросвязь уустук ап-паратураларын эһиһэ суох үлэһиттэ ЛТУ специалистарга көхтөөх-түк куоталаһааллар. Ол түмүктөр линейнай-техни-

ческай снлах 1979 сыллаах быһааннарын ба-ры кө-рүгүнэринэн толорбута.

Сибээс үлэһит коллек-тивыгар хас да полит-кружоктар үлэлииллэр, орто үөрэҕэ суох ычча-тар киһаһэни оскуолага үөрэнэллэр. Ону тэһэ оройуон киһини уус-уран самодельноһыгар, ГТО комплексын туттарыыга үлэһиттэр көхтөөхтүк кытталлар.

Сибээс оройуоннаагы үлэһит коллектнв—сү-гүннээн эдэр үлэһиттэр. Дьулуурдахтык үлэ-лииллэр, көхтөөхтүк сы-һыаннарга ба-ры биһир түм-сүүлээхтэр. Айар отчуот-тарыгар толорбут үнүкү-лэргэ, ырыалара, саха-лым тойуктара ону өс-сө төгүл көрөһүлүннэлэр. Үлэ коллективтарын ле-нинскэй перекличкала-рыгар аһаарылы отчуот-тарыгар коллектнв биһир түмсүүлээхтик үлэлээн госу-дарственной быһаан-нары толорууга уонна улуу сирдыт юбилейин көрсө 1980 сыл 4 ыйдаа-гы быһааннарын ба-ры көрүгүнэринэн толоруох-тут диэн эһиһэрдиһэр.

Ол эрэһи сибээс, ЛТУ үлэһиттэр көккэ итэбастэ уонна быһаарылыа илин боппуруостар биллэ-ни да бааллар. Олору туора-таллара уонна саага ды-һааллары олоххо киллэ-рэллэр, ленинни үлэ-лииллэр, олороллор, ок-суһаалара эһиһэллэр.

Н. ВАРШКОВ.

Издана 60949 Говоры выхаживают на вторичном, четвертом и шестом по акушером языке. Объем 1 лст. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ
24 ЗНАКА 48. г. Чуралча, ул. Народ Мамеко 12. Тираж 2100